



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bible Ka Den Fa Onyamesom Ho? — Etena Ase De Bɔ Ho Adanse · KJV Kyerɛwsem A Strong's Nɔma Ka Ho

TENA ASE MU · ɔKWAN A WO NE ONYANKOPɔN NANTE — TWETWE, NANTE, TU MMIRIKA, WIE

Yiedie — Bible Nkyerɛkyerɛ A Eye Fapem

ASEM A EFATA ANIMU

Nyamesuro ye nantew ansa na aye biribiara foforo. Abofra nsua nantew da koro: nea edi kan ɔde ne nsa ne ne nkotodwe wea; afei ne papa fa ne nsa mu na ɔkyere no nantew, anammɔn biara so; afei ɔno nko ara nantew; afei onyin, na otu mmirika. Na onipa a otu mmirika yiye no de ka akansi bi ho, na akansi no wɔ awiei, na awiei no soro ahenkyew da hɔ. Saa ara na Onyankopɔn nantew no te. Hela asemfua no ne eusebeia (G2150, nyamesuro) — Onyankopɔn a wɔsom no yiye, Onyankopɔn som pa; na ewɔ ne yɔnko, eusebos (G2153, onyamesuroni), a eye saa som pa no ara a wɔda no adi. Hebri kasa fre saa onipa no chacyd (H2623, onyamesuroni) — ayamye, kronkron, ɔhotefo; na Onyankopɔn ka kyeree Abram se, nantew m'anim, na ye tamiym (H8549, pe) — nea ehwia pɛpɛɛpɛ, ne nyinaa, a wɔasiesie no yiye. Saa adesua yi de nyamesuro fa onipa akwan nyinaa mu: senea onya bi bere a ɔretumi awea nko ara; senea ɔnantew wɔ mu bere a ɔwɔ bi; senea ɔde tu mmirika na ɔde ma te se ɔsraani; na senea ɔtwa hyee no wɔ awiei, faako a wɔakora ahenkyew no, na faako a yen Nyankopɔn asem gyina hɔ daa. Hwehwe mu.

NSEM NKATA MMIɛNSA A NHWEHWEMU YI BɛYI ANO:

1. Ehefa na yebehunu Nyamesuro, na ɔkwan ben so na onipa fi kan nya bi?
2. Eɛ se ɔbarima ye den wɔ Onyame suro ho bere a ɔwɔ bi, na ekwan ben so na wɔnantew mu da biara da?
3. ɔmmirikadwuma no ba awiei sen — ahenkyew ben na wɔakora asie, ne asem ben na etena hɔ daa?

HELAFO NSEMFITIASSEM TITIRIW

“Onyamesom” — **G2150 eusebeia** — Onyamesom pa; nyamesom, kronkronye
Kronkron ne ahintasem no fa Onyame ye.

“Nyamesuro” — **G2153 eusebos** — ɔsemye so; senea Onyame pe

obiara a ɔbetena ase Onyame som mu wɔ Kristo Yesu mu

“**yiye**” — **G2095 eu** — yiye, papa
Nyamesom ye se wɔsom Onyankopɔn yiye

“**Nyamesom**” — **G4576 sebomai** — Onyamesuro, nyamesom, ɔsom
Onyame ho som pa

“**Tumi**” — **G1411 dunamis** — tumi, ahodden, ahodden
N'anyame tumi de biribiara ama yen

“**adesuade**” — **G1128 gumnazo** — se wobeteetee wo ho, se wobetete obi
fa wo ho hye nyamesuro mu mmom

“**nantew**” — **G4748 stoicheo** — se obi benantew yiye, se obi benantew wɔ nhyehyee mu
Momma yen nso yennantew wɔ Honhom no mu

“**Onyamesuro**” — **G763 asebeia** — Nyamesuro a enye pe, Onyame a wɔmmu no
se obi po Onyame ho asem a onni mu ne wiasa mu akɔnnɔ bɔne

“**ahotɔ**” — **G841 autarkeia** — ahotɔ, mmɔborɔ a eso
Onyamesuro a ahotɔ ka ho no ye mfaso kɛse

“**ko**” — **G73 agon** — akasakasa, akohiakoyi, mmirikatuo
ko gyidie ko papa no

“**ɔkwan a wɔfa so**” — **G1408 dromos** — mmirikatuo, ekwan
Matwɔw m'akansi

“**Ɔwɔ hɔ daa**” — **G3306 meno** — tena, kɔ so, gyina pintinn, tena hɔ
asem a Awurade kaa no tim hɔ daa

“**ye**” — **G2005 epiteleio** — wie, wie, di dwuma
Ɔbeyɛ eyi akosi Yesu Kristo da no.

(Me nsusuwii ankasa — hwe senea wɔaka asemfua yi. Strong's kyerɛ se eusebeia (G2150, godliness) gyina nsemfua abien so — G2095, yiye, ne G4576, sɔre, anaase obu obu — yiye-obu: Onyankopɔn som a wɔye yiye. Enti, Godliness kyerɛ se wobesom Onyankopɔn YIYE — enye ano asem nkutoo mu, na mmom nantew nyinaa mu. Na eusebos (G2153, godly) ye saa asemfua no ara a wɔde asi ne nan so: enye biribi a onipa wɔ, na mmom ɔkwan a onipa nam so tena ase.)

HEBREW NSEMFUA

“**Nyamesuro**” — **H2623 chaciyd** — ayamye, nyamesom mu obi, ɔkronkronni, ɔhotesfoɔ
Awurade ayi nea ɔye Onyame-suro no ato hɔ ama ne ho.

“**peye**” — **H8549 tamiym** — mŭ tututuu, ewie peye, eye pe, mŭ nyinaa, ahopokorɔ biara nni ho
nantew m'anim, na ye pe

“**mmɔborɔhunu**” — **H2617 chesed** — adom, ayamye, mmɔborɔhunu
Onyamesuronɔ no ye mmɔborɔhunufɔɔ.

“**mmoborɔhunu**” — **H2616 chacad** — ye ayamye; yi ahummɔbɔ adi
Se obi beyɛ ayamye, ɛfiri mu na mmɔborɔhunu ba

“**go**” — **H8637 tirgal** — kyerɛkyere ma ɔnkɔ; ma ɔnnantew
Mekyerɛɛ Efraim nso senea ɔbenantew

(M'ankasa m'adwene — chaciyd (H2623, nyamesuro) ne chesed (H2617, mmɔborɔhunu) ye abusuafoɔ pɛpɛɛ; ne mmienɔ nyinaa fifiri ntini baako mu, chacad (H2616, aye ayamye). Onipa a ɔye onyamesuronɔ wɔ tete apam mu no ne mmɔborɔhunufɔɔ no — wanya mmɔborɔhunu, na ɔda no adi. Na tamiym (H8549, eye pe) nnye honam a mfomsɔɔ biara nni mu; Strong's ka se eye mŭ, ewie pɛpɛpɛ, ɛho tam, na enye nyinaa. Nante m'anim, na ye MU — wo nyinaa a wɔwɔ wo mu, na wonkora bi nsi.)

I. NWEA — ɔKWAN A WOBEFA SO AHU

(M'ankasa m'adwene — nantew biara fi ase fam. Abofra de ne nsa ne ne nan kan ansa na wanan de ne nan, na obi nnyin ammwew wɔ nyamesuo mu wɔ awo mu. Eɛ se wonya no kan; na saa adansefo yi kyere baabi a wobɛnya no. Enye wo ankasa w'ahɔɔden mu na wubɛnya — wɔDE no ma wo ye n'adiyisem mu tumi — dunamis (G1411, tumi) — na wobɛnya no wɔ Onipa bi mu. Fi ase fam, fi ase kakraa, na fi ase.)

A. 1 Timoteo 4:7 Nsɛ wo bɛrɛ wɔ atorɔsem ne mmerewa anansesem ho. Bɔ onyamesompa ho mmɔden. **[G2150 eusebeia ■] [G1128 gumnazo ■]**

NSɛ WO BɛRɛ Wɔ ATORɔSEM NE MMEREW A ANANSESEM HO + Bɔ ONYAMESOMPA HO MMɔDEN.

(Me nsusuiɛ — Strong's kyere se gumnazo (G1128, se obi hwe ne ho so) kyere se eye nteteeɛ, sedee wɔye no wɔ agodie mu. Onyamesom mmu mma onipa a ɔte hɔ dinn; eɛ se ɔhwe ne ho so ma eno. Nanso hwe adansedie a edi hɔ no, na woansusu se nteteeɛ no ara ne biribiara: ade no ankasa ye akyedee a wɔde ma.)

B. 2 Petro 1:3 Onyankopɔn nam ne tumi so ama mo biribiara a ɛho hia ma asetena pa ne nyamesu. Nimdee a yɛwɔ wɔ deɛ ɔfiri n'animuonyam ne nnepa mu frɛɛ yen no na ama yen saa tumi yi.

[G1922 epignosis ■] [G2150 eusebeia ■]

ONYANKOPɔN NAM NE TUMI SO AMA MO BIRIBIARA A ɛHO HIA MA ASETENA PA NE NYAMESU.

C. 1 Timoteo 3:16 Akyinnyee biara nni ho se, ahintasem a ɛwɔ nyamesom pa mu no krɔnn: ɔbaee onipa tebea mu, Honhom no buu no bem, na abɔfoɔ hunuu no, wɔkaa ne ho asem amanaman mu, na ewiase gyee no diie, wɔfaa no kɔɔ ɔsoro animuonyam mu. **[G2150 eusebeia ■]**

KRONKRON NE AHINTASEM A ɛFA NYAME SOM HO = ONYANKOPɔN DAA NE HO ADI Wɔ HONAM MU.

(Me ankasa m'adwene — eha ne baabi a wɔhunu Onyamesom pa. Onyamesom pa ho ahintasem no nye mmara anaa ahyede biara; eye Onipa—wɔyii Onyankopɔn adi wɔ ɔnipa honam mu. Se wobehwehwe Onyamesom pa a, hwehwe ɔNO. Obiara a ɔwɔ ɔba no wɔ ɔkwan no nyinaa wɔ n'anin.)

D. Tito 1:1 Nwoma yi firi Onyankopɔn ɔsomfoɔ ne Yesu Kristo somafoɔ Paulo nkyen. Wɔyii me na wɔsoma me se memmeboa nhye nnipa a Onyankopɔn ayi wɔn no gyidie mu den na menkyerekyerɛ wɔn nokwasem a ɛde nyamesuro ba **[G2150 eusebeia ■] [G1922 epignosis ■]**

NIMDEE A WɔWɔ Wɔ NOKORE NO MU → A ɛHYIA NYAMESOM PA.

E. 1 Petro 2:2 Monye se nkɔkoaa a ɛberɛ biara sukɔm de mo, se mobɛnya honhom mu nufosuo kronn anom, na se monom a moanyini na wɔagyɛ mo nkwa. **[G837 auxano ■] [G1051 gala ■]**

MONYE SE NKɔKOOA A ɛBERɛ BIARA SUKɔM DE MO + SE MOBɛNYA HONHOM MU NUFO SUO KRONN ANOM → NA SE MONOM A MOANYINI NA WɔAGYɛ MO NKWA.

F. 5 Mose (Deuteronomium) 1:31 Na mohunuu nso sedee Awurade kɔɔ so hweɛ mo ntoatoasoɔ wɔ esere so ha sedee agya hwe ne ba no. Afei, ɔde mo abɛduru beaee ha.” **[H5375 nasa ■]**

AWURADE WO NYANKOPɔN SOAA WO + SEDE ɔBARIMA SOA NE BA NO + Wɔ ɔKWAN NO NYINAA A MOFAA SO NO.

G. Hosea 11:3 Me na megyegyee Efraim taataa, meturu no wɔ m'abasa so; nanso, wɔnkae se me na mesaa wɔn yadeɛ. **[H8637 tirgal ■]**

MEKYEREE EFRAIM NANTEW + MEFAA WɔN ABASA MU.

(Me nsusuwii ankasa — Strong's kyere se tirgal (H8637, se wɔbekyerɛ obi ase ma ɔnantew) kyere se ema obi nantew. Onyankopɔn wɔ asem bi wɔ ne nhoma mu a efa abofra a wɔrekyerɛ no ase ne nan anammɔn a edi kan ho, na ɔfa saa asem yi de ba ne ho so: Mekyerɛ Efraim ase se ɔnantew, mesoo wɔn abasa mu. ɔsoa, ɔkyerekyerɛ, ɔsa yare. Obiara ntumi nsua saa nantew yi ankasa ne ho.)

H. Nnwom 34:11 Mommra, me mma, monye aso mma me; mekyerekyerɛ mo Awurade ho suro. **[H3374 yirah ■]**

MOMMRA, ME MMA, MONYE ASO MMA ME + MEKYEREKYERɛ MO AWURADE HO SURO.

I. Hebrifoɔ 11:6 Obiara a ɔnni gyidie rentumi nso Onyankopɔn ani. Eɛ se obiara a ɔba Onyankopɔn nkyen no nya gyidie se Onyankopɔn te ase na ɔdom wɔn a wɔhwehwe no. **[G1567 ekzeteo ■]**

ONE A Kɔ NYANKOPɔN NKYEN NO NA ɔDE GYE DI SE ɔWɔ Hɔ + ɔYE WɔN A WɔHWEHWE NO NKATANO MU NO AKATUA MA WɔN.

J. Asomafoɔ 3:2 Wɔreyɛ aduru asɔredan ɛpono a wɔfre no ɛpono Fɛɛɛ ano no, wɔhunuu obubuafoɔ bi se ɔda hɔ. Na wɔsoa saa obubuafoɔ yi de no beto ɛpono yi ano da biara ma ɔsresɛ sika firi wɔn a wɔreko

asɔredan no mu no nkyen. [G941 bastazo ■]

OBARIMA A ƆTƆ NEA WƆWOO NO A NANOM YE + WƆSOAA NO + WƆDE NO TOTOO ASƆRFIE ƆƆN NO HO DA BIARA.

K. Asomafoɔ 3:12 Eberɛ a Petro hunuu nnipadɔm no no, ɔka kyerɛ wɔn sɛ, “Israelfoɔ, adɛn na yei ye mo nwanwa? Adɛn enti na mohwɛ yɛn, susu sɛ yɛnam yɛn tumi anaa yɛn som pa so na asa ɔbarima yi yadeɛ? [G4043 peripateo ■] [G2150 eusebeia ■]

ADEN ENTI NA MOHWE YEN + SUSU Sɛ YENAM YEN TUMI ANAA YEN SOM PA SO NA ASA ƆBARIMA YI YADEɛ?

L. Asomafoɔ 3:8 Ɔhuri gyinaa ne nan so, na ɔhyɛ asee nanteeɛ. Afei, ɔne wɔn nyinaa kɔɔ asɔredan no mu a ɔrehurihuri, rekamfo Onyankopɔn. [G4043 peripateo ■]

ƆHURUW ƆƆRE GYINAAE, NA ƆNANTEW + ƆNANTEW, HURUW, YII ONYANKOPɔN AYE.

(M'ankasa me nsusuwii — hwe anammɔntu a edi kan no nyinaa wɔ ɔbarima baako mu. Ɔye obubuafo fi awo mu, na wɔsoaa no — na wo nso saa ara na na wote. Asemfua kronkronye a Petro de bɔɔ n'ano no ye eusebeia (G2150, onyamesuro): enye nnipa tumi anaa wɔn onyamesuro na emaa no nantew. Onyankopɔn na ɔmaa no nantewee; na ɔbarima no anammɔntu a edi kan no kɔɔ asɔredan no mu, na ɔrekamfo Onyankopɔn. Afei a wugyina hɔ yi, sua senea wobenantew.)

II. NANTE — DEɛ WOBɛYE WO ANO Sɛ WOWƆ

(M'ankasa m'adwene — abofra no agyina ne nan so; afei nantew no reba.)

A. 1 Mose (Gyenesi) 5:24 Henok de ne ho bataa Onyankopɔn; afei, obi anhunu no bio, efiri sɛ, Onyankopɔn faa no kɔɛɛ. [H1980 halak ■]

HENOK DE NE HO BATAA ONYANKOPɔN; AFEI + OBI ANHUNU NO BIO, EFIRI Sɛ, ONYANKOPɔN FAA NO Kɔɛɛ.

B. 1 Mose (Gyenesi) 6:9 Noa awoɔ ntoatoasoɔ nie. Na Noa ye onipa teneneeni a ne ho nni asem wɔ ne beresofoɔ mu. Ɔyɛɛ Onyankopɔn apɛdeɛ. [H1980 halak ■] [H8549 tamiym ■]

NOA YE ƆTENENEɛFO NA ƆYE PE + NOA NANTEW NE NYANKOPɔN.

C. 1 Mose (Gyenesi) 17:1 Abram dii mfee aduɔkron nkron no, Awurade yii ne ho adi kyerɛ no kaa sɛ, “Mene Otumfoɔ Onyankopɔn, nante m'ananim na ye pɛ. [H8549 tamiym ■] [H1980 halak ■]

NANTE M'ANIM + YE PE.

(M'ankasa m'adwene — fa agyanom baasa yi to nkyen baako, na hwe asem no sɛ enyin. Wɔaka Hanok ho asem sɛ, ɔne Onyankopɔn nantewee. Noa ho nso, ɔyɛɛ pɛ wɔ n'awo ntoatoaso mu, na ɔne Onyankopɔn nantewee. Na wɔka kyere Abram sɛ ahyede: nantew m'ananim, na ye pɛ. Nea wɔaka afa baasa a edi kan no ho no, wɔhyɛ nea eto so mmiensa no sɛ ɔnye saa — na tamiym (H8549, pɛ) ne Strong nkyerease sɛ nea edi mu, ewɔ mŭ, ne nea enni dem biara. Nantew a wɔne Onyankopɔn nantew no ye onipa no nyinaa mŭ nantew, bere nyinaa.)

D. Mika 6:8 Ɔde deɛ eyɛ akyerɛ wo, Ao onipa. Na edeen na Awurade hwehwe afiri wo hɔ? Ye adeteneneɛ, hunu afoforo mmɔbɔ, na wo ne wo Onyankopɔn nnante ahobreaseɛ mu. [H3212 yalak ■]

YE ATENTENENEɛ + ƆƆ MMɔBɔHUNU + NANTE Wɔ AHOBREASE MU WO NYANKOPɔN AKYI.

E. Nnwom 4:3 Hunu sɛ Awurade ayi deɛ ɔwɔ nyamesu ama ne ho; Awurade betie, sɛ mesu mefre no a. [H2623 chaciyd ■]

AWURADE AYI OBI A ƆYE ONYAME SUBODEɛFOɔ ATO Hɔ MA NE HO + AWURADE Bɔ ME AMANEE NA ME SU FRE NO NO, ƆTIE ME.

(Me nsusuwii ankasa — ha na chaciyd (H2623, nyamesuroni) gyina, chesed (H2617, mmɔborɔhunu) barima no. Onipa nyamesuroni no nyera ne ho wɔ nnipadɔm mu; Awurade atwa no asi hɔ ama ne ho, na otie no bere a ɔfre no. Sɛ obi benantew nyamesuroni kwan so kyere sɛ ɔnantew ɔkwan a wɔatwa asi hɔ so, ne kwan a wote no so.)

F. Kolosefoɔ 2:6 Esiane sɛ moagye Kristo sɛ mo wura enti, mo ne no mmom ntena. [G4043 peripateo ■]

ESIANE Sɛ MOAGYE KRISTO Sɛ MO WURA ENTI → MO NE NO MMOM NTENA.

G. Kolosefoɔ 1:10 Eba saa a na mobetumi atena ase sedee Awurade hwehwe na eberɛ biara nso, mobeye deɛ esɔ n'ani. Dwuma biara a mobedi no, ebeso aba pa na mobenyini wɔ Onyankopɔn ho nimdee mu.

[G4043 peripateo ■]

NANTE FA Sɛ EFATA AWURADE DENAM NNEɛMA A ESɔ N'ANI NYINAA SO + MMA WO SO NNWUMA PA BIARA MU.

H. Galatifoɔ 5:25 Sɛ yete Honhom mu yi, momma yennante Honhom mu. [G4748 stoicheo ■]

Sɛ YETE HONHOM MU YI → MOMMA YENNANTE HONHOM MU.

(M'ankasa nsusuwii — nantew-asemfua a ewɔ ha yi nye nea etaa ba no. Hwe nkyereasekye no, G4748: Strong's kyere se ekyere se wonantew ntoban mu, wɔfa won anammɔn pɛ. Honhom no di kan, na onyamesurofoɔ no fa n'anammɔn pɛ ne no. Hwe yiye — nantew no gyina ho dedaw te se ɔsraani nantew. Mmirikatu no ne ɔko no nnye akyirikyiri.)

I. 1 Yohane 2:6 Na se yete ne mu dee a, na ese se yedi Yesu Kristo anammɔn akyi. **[G4043 peripateo ■]**
NA SE YETE NE MU DEE A → NA ESE SE YEDI YESU KRISTO ANAMMɔN AKYI.

J. 1 Timoteo 2:1 M'afotuo ne se, dee edi ekan no, mehye mo se monsre, mommɔ mpaeɛ, mommisa na monna Onyankopɔn ase mma nnipa nyinaa; **[G2150 eusebeia ■]** (2) monye saa ara mma ahemfo ne won a tumi hye won nsa nyinaa na yeatumi atena ase asomdwoeɛ mu wo onyamesom ne suban pa mu.

DI KAN, MA WɛBɔ MPAE MA NNIPA NYINAA + MA AHENFO NE WɔN A WɔWɔ TUMI NYINAA → ASOMDWOE NE DWODWOO ASETENA Wɔ ONYAMESOM NE NOKWARE MU NYINAA.

K. 1 Timoteo 6:6 Onyamesom pa a abodwoɔ wo muo ye adenya keseɛ. **[G2150 eusebeia ■]**
ONYAME SUOM A ABOTɔ KA HO = MFAso KESE.

L. Tito 2:12 Na adom no kyere yen se, yempa asetena a eho ntee no ne ewiase akɔnnɔ akyi na yentena ase ahohyesoɔ, kronnye ne Onyamesuro mu wo ewiase ha. **[G2153 eusebos ■] [G763 asebeia ■]**

YEPO NEA ENYE ONYAMESOM HO ADE → TENA ASE AHWEYIE MU, TENENEE MU, NE ONYAMESURO MU, Wɔ WIASE YI MU.

(Me nsusuwii — nea eye da biara ho nkuraso: asetena a eye komm, koma a ewɔ abotɔyam, ne nantew a eye nitrennee. ese se wɔpo asebeia (G763, ungodliness), na wobɔ eusebos (G2153, godly) bra — wo WIASE YI mu, enye nea ereba nko ara. Na mfaso kese no nye nneema bebreɛ; eye onyamesuro a abotɔyam ka ho — autarkeia (G841, contentment), a Strong's frɛ no se eso: edwɔso. Nantew saa, na woaye krado se wubetu mmirika.)

III. MMIRIKA TUTUW — MFA SE ɔSAKYIMAN A WɔWɔ ONYANKOPɔN ASRAFO MU

(M'ankasa m'adwene — afei ɔnantew no beye mmirikatu, na mmirikatu no beye ɔko. Hye nhweso wo Hela kasa mu: gyidi mu ɔko pa no ne mmirikatu a wɔahye ato yen anim no gyina asemfua BAAKO so — hwe nsenkyerenne no, G73 wo abien no nyinaa ase — na Strong's kyere se saa asemfua koro no ase ne akasakasa, akyinnyegye, ɔko, mmirikatu. Se wubetu saa mmirikatu yi ne se wobeko saa ɔko yi. Enti Onyankopɔn nipa no ye mmirikatufo ne ɔsraani wo bere koro mu: odi Onyamesuro akyi, na ɔde n'akwaa ma se trennee ho nnwinnade ma Onyankopɔn.)

A. 1 Timoteo 6:11 Enti, wo a woye Onyankopɔn onipa, twe wo ho firi yeinom nyinaa ho. Di tenenee, Onyamesom pa, gyidie, ɔɔɔ, boasetɔ ne ɔdwɔɔ akyi. **[G2150 eusebeia ■]**

ENTI, WO A WOYE ONYANKOPɔN ONIPA + DI TENENEE, ONYAMESOM PA, GYIDIE, ɔɔɔ, BOASETɔ NE ɔDWɔɔ AKYI.

B. 2 Petro 1:6 na momfa ahohyesoɔ nka mo nimdee ho; na momfa boasetɔ nka mo ahohyesoɔ ho; na momfa nyamesom pa nka mo boasetɔ ho; **[G2150 eusebeia ■]**

AHOHYESOɔ HO BOASETɔ + BOASETɔ HO NYAMESOM PA

(Me ankasa nsusuwii — Paulo se, tiw akyi; Petro de si atrapoe no mu — kotii mu, yenya nyamesom. Nyamesom nye atrapoe no ade a edi kan, na enye dee etwa to nso; egyina beteemu wo foro no mu. ɔbarima tu mmirika tiw akyi, na ɔde ka ho, anammɔn baako baako.)

C. 1 Timoteo 6:12 Bɔ gyidie mu mmirikatuo no ho mmɔden na pere nya nkwa a enni awieeɛ no ma wo ho, efiri se, saa abrabɔ yi enti na eberɛ a wodaa wo gyidie adi wo adansefoɔ bebreɛ anim no, Onyankopɔn frɛ wo. **[G73 agon ■]**

KO GYIDIE KO PA NO + ɔɔ NKWA A ENNI AWIEE NO MU.

D. 1 Timoteo 1:18 Afei, me ba Timoteo, mede saa dwumadie a wɔhyee ho nkɔm firi tete no hye wo nsa. Wogu so reko ɔko pa no no, ma saa nsem no nye w'akodeɛ **[G4752 strateia ■] [G4754 strateuomai ■]**
AFEI, ME BA TIMOTEO → WOGU SO REKO ɔKO PA NO NO, MA SAA NSEM NO NYE W'AKODEE.

E. 2 Timoteo 2:3 Se amanehununu ba wo so a, mia w'ani tena se Kristo Yesu sraani pa. **[G4757 stratiotes ■]**

GYINA AHOHIAHIA ANO = SE ɔSRAANI PA A ɔDI YESU KRISTO AKYI.

F. 2 Timoteo 2:4 ɔsraani mfa ne ho nhyehye afisem mu, efiri se, ɔpe se ɔso ne panin ani. **[G1707 empleko ■]**

ONNI OKOFOO A ɔKO AKO A ɔDE NE HO HYE ASETENA YI HO NNEEMA MU + SE ɔBESɔ NEA WAPAW NO NO ANI.

(Me nsusuwii ankasa — ɔsraani no soa nneema kakraa bi, na ɔmmirikatuni no nso saa ara: ɔbaako mfa ne ho nhye asetena yi mu nsem mu, ɔfoforo nso yi adesoa biara a emu duru fi ne so. Wɔn baanu nyinaa kyerekyere ade baako: soa nneema kakraa bi, senea ebeye a wubetumi awie. Na hwe nea enti a ɔsraani no de ne ho — senea ebeye a ɔbesɔ nea oyii no no ani. Wɔntu mmirika no mma nnipa ani, na mmom, wɔtu ma ɔno ara ani.)

G. Efesofoɔ 6:11 Monhye Onyankopɔn akodee nyinaa na moatumi agyina ɔbonsam nhyehyeee ano.

[G3833 panoplia ■]

HYE ONYANKOPɔN AKODEE NYINAA → SEDEE EBeye A WOBETUMI AGYINA PINTINN.

H. Romafoɔ 6:13 Saa ara nso, ense se mogyaa mo honam akwaa biara ma bɔne se nneema a wɔde di amumuyesem. Na mmom, momfa mo ho mma Onyankopɔn se nnipa a wɔanyane mo afiri owuo mu aba nkwa mu. Momfa mo ho nyinaa mma no, na ɔmfa mo nye tenenee nnwuma. **[G3936 paristemi ■]**

FA WO HO MA ONYANKOPɔN + FA WO HO NIPADUA SEDE TENENEE NNEEMA MA ONYANKOPɔN.

I. 2 Timoteo 3:12 Wɔn a wɔpe se wɔde onyamesom pa tena ase Kristo Yesu mu nyinaa no, wɔbetaa wɔn **[G2153 eusebos ■]**

WɔN NYINAA A WɔBETENA ASE Wɔ ONYAME SU MU Wɔ KRISTO YESU MU → WYBEHU AMANE.

(Me nkotoho ho adwene — bu ho akontaa, na se eba a, mma wo ho nhinhim. WɔN nyinaa a wɔbetena eusebos (G2153, ɔne Onyame abɔ) mu wɔ Kristo Yesu mu no BEHU amane — enye ebinom, na enye ebia. ɔtaa nye nsenkyerenne a ekyere se nantew no ayera; eye nsenkyerenne a ekyere se wowɔ ɔkwan no so. Gyina hia mu.)

J. 1 Korintofoɔ 9:24 Monim se mmirika akansie mu, mmirikatufɔɔ no nyinaa tu mmirika no bi, nanso wɔn mu baako pe na ɔnya akraɔdeɔ no. Enti, tu mmirika no ekwan bi so na nya akraɔdeɔ no.

[G4712 stadion ■]

WɔN A WɔTU MMIRIKA Wɔ AGON MU NO NYINAA TU MMIRIKA + MOMMIRIKA SAA, NA MOANSA.

K. 1 Korintofoɔ 9:25 Obiara a ɔsi agodie mu akan no siesie ne ho di mmara so. ɔye saa sedee ɔbenya ahenkye a erenkyere, nanso yen dee yi dee, ebekye akɔsi daapem nyinaa. **[G75 agonizomai ■]**

AHOHYESO Wɔ ADE NYINAA MU + WɔN AHENKYEW A ɔPORɔW → YEN DE ɔMPORɔW.

L. Hebrifoɔ 12:1 Yen dee, yewɔ adansefoɔ bebreɔ a wɔatwa yen ho ahyia. Momma yentwe yen ho mfiri akwansideɔ nyinaa ne bɔne a akyekyere yen dendeenden no nyinaa ho na yenyere yen ho wɔ mmirikakansie a eɔa yen anim no. **[G73 agon ■]**

TO ADANE BIRIBIARA A EMU DURU + YEDE ABOTERE TU MMIRIKA Wɔ AKANSIE A WɔAHYE ATO YEN ANIM NO SO.

M. Yesaia 40:31 Nanso, wɔn a wɔn ani da Awurade so benya ahoɔden foforo. Wɔde ntaban te se akɔɔdeɔ dee betu akɔ ewiem; wɔbetu mmirika, na wɔremmrɛ. Wɔbenante, na wɔrentɔ baha. **[H3212 yalak ■]**

[H7323 ruwts ■]

WɔN A WɔTWEN AWURADE HO NO BENYA AHOɔDEN FOFORO + WOBETUTU MMIRIKA, NA WɔRENNBRE + WOBENANTE, NA WɔRENTɔ BERE.

(M'ankasa m'adwene — odiyifo no de nkuruma baako ka kwan no nyinaa ho asem: momforo soro, mommirika, monnantew. Onyankopɔn nim se ommirikatufɔ no bebre; enti ahoɔden no nnye ommirikatufɔ no ankasa de. Wɔn a WɔTWEN Awurade no nya wɔn ahoɔden foforo — n'ahoɔden, wo anammɔntu, kosi awiei. Tu mmirika, na mmrɛ; nantew, na mmpa abaw; nkuruma no da w'anim.)

IV. AKYIRI KYEN — YAM SUSU, NE ASEM NO Wɔ Hɔ DAADAA

(Me ankasa nsusuwii — mmirikatu biara wɔ awiei, na awiei yi nye ɔfasu; eye ahenkyew. Tie Paulo wɔ ɔhyew no ho: wasiesie ne ho se wɔbehwie no agu, mmirikatu no aba awiei, gyidi no wakora so — na mmirikatu a ɔka ho asem no, hwe agyirae hyede no, G1408, Strong's frɛ no mmirikatu. Na hwe nea egyina ɔhyew no akyi: ahenkyew a wɔakora no, anuonyam no, ne asem a ehyee ne nyinaa bɔ, a etena hɔ daa daa.)

A. 1 Timoteo 4:8 ɔwom se honam mu mmɔdemmmɔ ho hia dee, nanso honhom mu mmɔdemmmɔ ho hia akwan nyinaa mu, ɛfiri se, ehye yen enne asetena ne daakye asetena ho bɔ. **[G2150 eusebeia ■]**

[G1129 gumnasia ■]

ɔWOM SE HONAM MU MMɔDEMmmɔ HO HIA DEE + NANSO HONHOM MU MMɔDEMmmɔ HO HIA AKWAN NYINAA MU = ɛFIRI SE, EHYE YEN ENNE ASETENA NE DAAKYE ASETENA HO Bɔ.

B. 2 Timoteo 4:6 Me dee, eberɛ aduru sɛ wɔde me bɔ afɔdee. Eberɛ aso sɛ megya asetena yi. Me nkwa aye sɛ hwiesa afɔrebɔ wɔ afɔrebukya so. **[G359 analisis ■]**

ME DEE, EBERɛ ADURU Sɛ WɔDE ME Bɔ AFɔDEE + ME NKWA AYE Sɛ HWIESA AFɔREBɔ Wɔ AFɔREBUKYIA SO.

C. 2 Timoteo 4:7 Ōko pa no, mako, mmirika no, mawie tu; gyidie no makora. **[G1408 dromos ■]**
[G73 agon ■]

MEKO KOEE PA + MAWIE M'ADUANE + MADI GYIDIE NO SO.

D. 2 Timoteo 4:8 Adeɛ a ɛretwen me seesei ne nkonim akyɛdeɛ, tenenɛe abotire a Awurade a ɔye tenenɛe ɔtemmufɔ no de bɛma me da no. Enye me nko, na mmom, wɔn a wɔtena ase ɔɔ mu twɛn no no nyinaa. **[G4735 stephanos ■]**

TENENHYE A ɛFATA TENENEE + ENYE ME NKOAA, NA MMOM WɔN A WɔDɔ NE BA A ɔBESAN ABA NO NYINA NSO.

(M'ankasa nsusuwii — abotiretiw no nye ma otuutuufɔ baako. Enye me nkutoo, senea Paulo kae, na mmom wɔn nyinaa a wɔdɔ n'adaeye no nso. Nkyeretɔ koro no ara da w'anɪm, na ɔtemmufɔ trenɛe koro no ara nso gyina hɔ. Dɔ n'adaeye, na wie w'abɔdenden no.)

E. Hebrifɔ 12:2 Momma yɛmfa yɛn ani nto Yesu a yɛn gyidie ahyɛaseɛ ne n'awieɛ gyina ne so no so. Asennua no enti, wampa aba. Esiane anigyɛɛ a na ɛretwen no no enti, animguasewuo a ɔwu wɔ asennua so no anha no. Enti, seesei ɔte Onyankopɔn ahennwa no nifa so. **[G5051 teleiotes ■]**

ANIM A YEHWE YESU = ONE A ɔYE YɛN GYIDIE NI FIFIRIE NE ɔNONI A ɔDE BA MMɔWIE.

F. 1 Timoteo 3:16 Akyinnɔyɛɛ biara nni ho sɛ, ahintasɛm a ɛwɔ nyamesom pa mu no krɔnn: ɔbaɛɛ onipa tebea mu, Honhom no buu no bɛm, na abɔfɔ hunuu no, wɔkaa ne ho asem amanaman mu, na ewiase gyɛɛ no diɛ, wɔfaa no kɔɔ ɔsoro animuonyam mu. **[G2150 eusebeia ■]**

AHINTASEM A ɛFA ONYAMESOM YIYE HO → WɔDAA ONYANKOPɔN ADI Wɔ HONAM MU → WɔFAA NO Kɔɔ ANIMUONYAM MU.

(Me nsusuwii ankasa — Onyamesom ho ahintasɛm no na ɛde adesua yi fii ase, na ɛno ara na ɛde baa awiei. Efi ase sɛ, Onyankopɔn daa ne ho adi wɔ onipa honam mu — ɛhɔ na wohu Onyamesom. Eba awiei sɛ, wɔfaa no kɔɔ animuonyam mu — ɛhɔ na akwantu no ba awiei. Kristo no ankasa dii akwantu no nyinaa anim kan, na owiei no; ɔkwan a woretu no ye ɔkwan a wɔadi kan atu dedaw, na nea obewie wo gyidi no gyina n'awiei.)

G. 1 Petro 1:24 Sedɛɛ Atweresɛm no aka no, “Nnipa nyinaa te sɛ eserɛ; na wɔn animuonyam te sɛ nhwiren. Eserɛ no wu ma ne nhwiren no po **[G5528 chortos ■]**

SEDEɛ ATWERESEM NO AKA NO + NA WɔN ANIMUONYAM TE Sɛ NHWIREN. ESERɛ NO WU MA NE NHWIREN NO PO.

H. 1 Petro 1:25 nanso Awurade asem no wɔ hɔ daa nyinaa.” Yei ne asem a Asempa no de brɛɛ mo. **[G3306 meno ■]**

NANSO AWURADE ASEM NO Wɔ Hɔ DAA NYINAA + YEI NE ASEM A ASEMPA NO DE BRɛɛ MO.

I. Yesaia 40:8 Eserɛ hye, na nhwiren twintwam, nanso yɛn Onyankopɔn asem no tim hɔ daa.” **[H1697 dabar ■]**

ESERɛ HYE, NA NHWIREN TWINTWAM + NANSO YɛN ONYANKOPɔN ASEM NO TIM Hɔ DAA.

(Me nsusuwii ankasa — fa Petro to Yesaia nkyɛn, na tie nne baako. Yesaia sɛ, yɛn Nyankopɔn asem no betena hɔ daa; Petro sɛ, Awurade asem no tena hɔ daa — na asemfua a wɔasan akyɛɛ ase 'ɛtena hɔ' (hwe tag no, G3306) ye asemfua koro no ara a wɔasan akyɛɛ ase 'ɛtena.' Yesaia kyerɛweɛ no bere tenten ansa, Petro da no adi bere tenten akyi — asemfua koro no ara da so gyina hɔ, na enam asempa no so na wɔkaa kyɛɛ mo. Asɛm no nam ne ho a etena hɔ so da ne ho adi. Na Onyamesuro nso tena hɔ ka ho, efise Onyamesuro wɔ bɔhyɛ a ɛfa nkwa a ɛwɔ hɔ mpɛmpɛn ho, ne nea ereba no nso ho.)

J. Nnwom 119:89 Ao Awurade, w'asɛm no tim hɔ daa; ɛgyina hɔ pintinn wɔ ɔsorosoro. **[H5324 natsab ■]**
AO AWURADE, W'ASEM NO TIM Hɔ DAA; ɛGYINA Hɔ PINTINN Wɔ ɔSOROSORO.

K. Mateo 24:35 ɛsoro ne asase betwam akɔ, na me nsem dee, ɛbetena hɔ daa. **[G3056 logos ■]**

ESORO NE ASASE BETWAM AKɔ + NA ME NSEM DEE, ɛBETENA Hɔ DAA.

(M'ankasa m'adwene — ɔhonam ye sare, na abusuuakuw no twam; ɔsoro ne asase no ankasa betwam; nanso ne nsem renntwam da. Obiara a otu mmirika ma nyamesuro no, otu mmirika ma nea ɛbetena hɔ daa. Saa akansi yi mu biribiara nyera wɔ baabi a wɔbeto no awiei; asem a ɛfrɛ wo baa mu no gyina hɔ bere a biribiara bi rehwe ase.)

ANOM ABIEN

2 Timoteo 4:8 Adeɛ a ɛretwen me seesei ne nkonim akyɛdeɛ, teneneɛ abotire a Awurade a ɔye teneneɛ ɔtemmufɔɔ no de bema me da no. Enye me nko, na mmom, wɔn a wɔtena ase ɔɔɔ mu twen no no nyinaa. **[G4735 stephanos ■]**

TRI KRONKRON A ƐFATA + NA WɔN A WɔDɔ N'ABA A ɔBESAN ABA NO NYINAA NSO.

Adiyisɛm 2:10 Nsuro ɔhaw a ɛrebeto wo no. Tie! Wɔde mo mu bi beto aɛase na ɔbonsam nam so asɔ mo ahwe. Na mo haw bɛdi dadu. Sɛ owuo mu mpo a, gye me di na mɛma wo nkwa abotire. **[G4735 stephanos ■]**

YV NOKWAREFOɔ KOSI OWUO → MEMA WO NKWA ABOTIRE.

1 Petro 5:4 Na sɛ Odwanhwefɔɔ panin no ba a, wɔbɛma mo animuonyam ahenkyɛ a ɛho nsee da. **[G262 amarantinos ■]**

NA Sɛ ODWANHWEFɔɔ PANIN NO BA A → WɔBɛMA MO ANIMUONYAM AHENKYɛ A ɛHO NSEE DA.

2 Korintofoɔ 13:1 Nsra a ɛtɔ so mmiensa a merebesra mo ni. Atweresɛm no ka sɛ, “Adanseɛ a nnipa baanu anaa baasa bɛdi no na ɛsɛ sɛ wɔfa.” **[G3144 martus ■]**

ATWERESɛM NO KA Sɛ, “ADANSEɛ A NNIPA BAANU ANAA BAASA BɛDI NO NA ɛSɛ Sɛ WɔFA.

(M'ankasa m'adwene — adansefoɔ baasa gyina akansi no awiei, na wɔn mu biara kura ahenkyɛw. Paulo sɛ, teneneɛ ahenkyɛw a wɔbɛma no saa da no. Awurade nam Yohane so ka sɛ, di nokware kosi owuo mu, na wɔde nkwa ahenkyɛw bema wo. Petro sɛ, sɛ Odwanhwefɔɔ panin no yi ne ho adi a, wɔde animuonyam ahenkyɛw a ɛmpo bema wo. Teneneɛ, nkwa, animuonyam — senea adansefoɔ baanu anaa baasa ano asɛm gyina pintinn no, saa ara na akansi yi awiei ye ahenkyɛw, na ɛmpo da.)

NSUSUOD3 NE MMAMU

Shadow 1 Mose (Gyenesi) 5:24 Henok de ne ho bataa Onyankopɔn; afei, obi anahunu no bio, ɛfiri sɛ, Onyankopɔn faa no kɛɛ. **[H1980 halak ■]**

HENOK DE NE HO BATAA ONYANKOPɔN; AFEI → ONYANKOPɔN FAA NO Kɛɛ.

Fulfillment Hebrifoɔ 11:5 Gyidie enti, wɔfaa Henok kɔɔ ɔsoro a wanahunu owuo. Obiara anahunu no, ɛfiri sɛ, Onyankopɔn na ɔfaa no kɛɛ. Atweresɛm no ka sɛ ansa na wɔrebɛfa Henok akɔ no, na wasɔ Onyankopɔn ani. **[G3346 metatithemi ■]**

WOTWAA ENOK MU Sɛ WANHU OWUO + NA ɔWɔ ADANSE YI Sɛ, WASɔ ONYANKOPɔN ANI.

Fulfillment 1 Tesalonikafoɔ 4:17 na wɔaboaboa yen a yete ase ɛberɛ no ne wɔn a wɔasɔre no ano wɔ omununkum mu ahyia Awurade wɔ ewiem. Na saa na yene Awurade bɛtena daa. **[G726 harpazo ■]**

WɔBESOA YEN NYINAA AKɔ SORO + AKɔHYIA AWURADE WIM → SAA NA YɛBɔ AWURADE HO DAAPEM.

(Me nsusuwii ankasa — Mose kyerɛw no tiawa: ɔne Onyankopɔn nantewee, na na onni ho bio. Apam Foforo no bue mu kɛsɛ: wɔtwaa no kɔɔ soro, senea ɛbeyɛ a ɔrenhu owu; na ansa na wɔretwa no akɔ no, saa adanse yi kaa sɛ ɔSɔɔ Onyankopɔn ani. Nantew no nyinaa wɔ onipa baako mu ho — ɔnantewee, ɔSɔɔ Onyankopɔn ani, Onyankopɔn faa no kɔɔ soro. Na Nyamesom ho ahintasɛm no nso kosi awiei koro no ara so, wɔfaa no kɔɔ anuonyam mu; saa ara nso na obiara a ɔne no nantew no kɔ — wɔbesoa wɔn akɔ, na wɔne Awurade atena daa daa. Onyankopɔn ho nantew no nnyae wɔ ɔda mu. Etwaa to wɔ ɔNO mu.)

SEDE

Filipifoɔ 1:6 Yei enti, megye di yie sɛ, Onyankopɔn a ɔhyɛɛ asɛɛ yɛɛ saa adwuma pa yi wɔ mo mu no beko so de akɔsi da a Yesu Kristo beba no. **[G2005 epiteleio ■]**

ONE A WAYE ADWUMA PA Wɔ MO MU NO → ɔBɛWIE NO KOSI YESU KRISTO DA NO.

Yuda 1:24 Na deɛ ɔbetumi asɔ mo mu na moanhwinti, na ɔde mo asi n'animuonyam anim sɛ nnipa a wɔnni dem wɔ ahosane mu no **[G679 aptaistos ■]**

ETUMI ABƆ WO HO BAN AFIRI ASƆRE MU + ADE WO GYINA N'ANIM A MFOMSO BIARA NNI WO HO WƆ N'ANIMUONYAM ANIM DE ANIGYE A EBOROSO SO.

(M'ankasa m'adwene — afei boaboa ɔkwan a aka a ɛko fie no nyinaa ano. Nea edi kan, ɔwea: nyamesom yiye nye w'ankasa ahodɔn; eye NE tumi kese no akyede, na wɔhu wɔ Onipa mu — nyamesom yiye ho ahintasɛm, Onyankopɔn a wayi ne ho adi wɔ ɔhonam mu. Afei nantew no: senea Henok nantewee, senea Noa nantewee, senea wɔhyɛ Abram no — nantew m'anim, na ye pɛ; nantew wɔ ne mu, senea ɔno ankasa nantewee no. Afei mmirikatu ne ɔko no: di nyamesom yiye akyi, ko ɔko pa no, gyina ɔhaw ano dennen, fa wo akwaa ma Onyankopɔn. Afei baabi a wode ba no: mmirikatu no aba awiei, gyidi no wɔakora so, ahenkyew no da ho retwen — na eyinom nyinaa ase no, asem a entumi nt

NSƆHWE NSEMMISA

1. 1 Timothy 6:6 — Nanso Onyamesom pa a abodwoɔ wɔ muo ye:

- Adenya kɛsee
- b) asomdwoe kɛsee
- c) mfaso wɔ nneɛma nyinaa mu

2. Genesis 5:24 — Na Henok de ne ho bataa Onyankopɔn; afei, obi anhunu no bio; ɛfiri sɛ:

- a) Awurade yii ne ho adi kyereɛ no
- b) Onyankopɔn faa no kɔɛɛ
- c) ɔsɔɔ Onyankopɔn ani

3. 2 Petro 1:3 — Sɛdɛɛ ne tumi kronkron so ama yen biribiara a ɛfa yeinom ho:

- a) anuonyam ne papaye
- b) asetena pa ne nyamesu
- c) trenɛɛ ne nokware pa

4. 2 Timotoi 2:4 — Ɔbarima biara a ɔreko akodi mfa ne ho nhɛhyɛ:

- a) ɔbonsam ho nyansaye
- b) bɔne a ɛtwa yen ho fa ntemntɛm
- c) afisɛm a ɛwɔ asetena yi mu

5. 1 Timoteo 3:16 — Ahintasɛm a ɛwɔ nyamesom pa mu no krɔnn: Ɔbaɛɛ onipa tebea mu, Honhom no buu no bɛm, na abɔfoɔ hunuu no, wɔkaa ne ho asem amanaman mu, na ewiase gyee no diiɛ, wɔfaa no kɔɔ:

- Anuonyam
- b) ɔsoro
- c) omununkum

6. 2 Timotio 4:8 — Adeɛ a ɛretwɛn me seesei ne:

- a) nkwa
- b) anuonyam
- c) tenɛnɛɛ

7. 1 Petro 1:25 — Nanso Awurade asem no wɔ ho daa nyinaa." Yei ne asem a:

- a) atim ho wɔ soro
- b) nam Aɛmpa a wɔde brɛɛ mo no
- c) renn ntwam

MMUANNSEM: 1-a, 2-b, 3-b, 4-c, 5-a, 6-c, 7-b

ƉEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOƉ SO KƆ

SENEA SUNSUMA NO DE HANN BA: MMARIMA BAABIEN NANTEW ONYANKOPƆN HO MA WOYII WƆN KƆƆE — WƆTWEE ENOK KƆE SENEA ƆRENHU OWU (HEBRIFO 11:5), NA ELIA NAM AHUM MU KƆƆ SORO (2 AHEMFO 2:11) — FA WƆN TO WƆN A WƆTE ASE DA SO WƆ HO NKYEN, WƆN A WƆBETWE WƆN KƆ SORO AKOHYA AWURADE WIM (1 TESALONIKAFO 4:17), NA ƐRETWEN N'ANKASA NHWEHWEMU.

SENEA APAM FOFORO NO KYERE MU: WƆKA KYEREE ABRAM SE, NANTEW M'ANIM, NA YE PE (GENESIS 17:1); WƆKA KYERE YEN NSO SE, NE TUMI KRONKRON A EYE ONYANKOPƆN DE AMA YEN NNEEMA NYINAA A EFA NKWA NE ONYAMESURO HO (2 PETRO 1:3) — NEA WƆHYEE HO MMARA NO, WƆDE AMA YEN WƆ

SENEA NSEMFUA NO HO HIA: ƆKO A EWƆ 1 TIMOTEO 6:12 MU NE MMIRIKAKAN A EWƆ HEBRIFOƆ 12:1 MU NO YE HELA ASEMFUA BAAKO (G73 — AKOKOAKOKO, ƆKO, MMIRIKAKAN), NA GALATIFOƆ 5:25 (G4748) MU NANTEE NO KYERE SE WOBƆKO SO WƆ NTOBAN MU, SENEA ƆSRAANI NANTE FA NTOBAN MU — HWE YIYE SENEASEMFUA BIARA SI BAABI, NE DEE ENTI A ETE SAA.

SENEA EDU DAA DAA MU NO: ONYAMESOM HO HYE BƆ A EFA NKWA A YEƆƆ SESEI NE NEA EBEBE NO HO (1 TIMOTEO 4:8) — NA TRENEE AHENKYEW NO NYE PAULO NKUTOO DEA, NA MMOM WƆN A WƆƆƆ NE MMAE NO NYINAA (2 TIMOTEO 4:8).

EKWAN FOFORƆ: ONYAMESOM MU AHINTASEM (1 TIMOTEO 3:16) ƆORE TIA BƆNE MU AHINTASEM (2 TESALONIKAFOƆ 2:7) — AHINTASEM MMIENU WƆ ƆSOMAFORƆ BAAKO ANO, BIARA REYE ADWUMA WƆ NNIPA MU — HWEHWE MU.

→ ADIYISEM A EBETUMI ABA: ASEMFUA A WƆKYERE ASE SE 'TENA HƆ DAA' WƆ 1 PETRO 1:25 (G3306) NO YE SAA ASEMFUA NO ARA A WƆKYERE ASE SE 'TENA' WƆ BOBE NO MU — TENA ME MU (YOHANE 15:4). ASEM NO TENA HƆ DAA; TENA NE MU, NA WOTE NEA ERENTWAM DA MU.

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.
Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).
Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).
Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).
© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).